

## SƏLAMƏ ALAVI ZƏ HƏMÇƏVATA BAJLŞEVİKƏ FƏLƏSTANİJƏ 9-ARA

Şərə nəbarşbunə dha qəwin məqabılı dəzməne snəfe u təmamja tərəfdare wan

### Bən həjraqa xyə-xyə suçkərnədə bər bə dəstanine də ha təzə, bərbə sekyəna muxylqəte sosialistijə bəsnəf

Dəhe kənanə - Rəwanədə və bu Həmçəvata fərqa bajlşevikə Fəlyəstaniyə nəha. Zə Həmçəvata 8-a həta İro dərbaz biyə dy sal, nava van dy salada İro bajlşevikə Fəlyəstaniyə, bə altkən u dəst aninə məzn bərbərl Həmçəvata nəha dərb.

Şərə bajlşevikə Fəlyəstaniyə bən həjraqa Lenində, bə əfadilje wəlate Fəlyəstaniyə peşda həzand bərbə sosializmə, bə gıgənt, kək u şərə təzə bərbə qədimlja sosializmə.

Wəlate Fəlyəstaniyə bərə, jək wəxtəke. ty həsəb zərə nədərhat kərbəne, u bən rənija tsarizmə həsnida bu, səwa kalonija, İro xəməllə bə gıgəntə təzə, bə kultura, maşinə u traktor bə tfaqa kolxoze sor, bə əşqədlə həzar-həzar palə u gındije kolhozvani, bə xəvata wənə əğitil. Bə siyasəta fərqa Lenin, çərgə mləte xəbatcl bə rəvğəredana bəratilje, bə əşqə təl, nola şərə dy dəv, dken şər məqabılı dəzməne snəfe səwa dıha qəwin kərbəna təbiyə sosializmə, səba qəwinərbəna kolxoza. Və dərəçədə bə həsəb məzənbn dəst aninə Fəlyəstaniyə.

İro Fəlyəstaniyədə wıqınja gıgəntə təzənə, bəşə əm bıl bınbn, zavoda Qərəskəllise ximija, zavoda tsemente İb Dəvəlyje, jək sale dərbə sekyəna mal avajilja wəlate mə 720 həzar tsementa baş.

Elektroa Dzoragəsə jək zə qəwəta 31 həzar həspil zedətyr ener-gijə dərbə, kombinata Qərəskəllise, bə həzara gındə Lorije u wə ronajl bərbə gələk nəhje mə majin əl. Bə zərbə əshabə, peşda dərbə sekyəna gıgəntə Kənakərgəsə, ja elektrike, jək wə saləkə dın, qəwəta 88 həzar həspil ener-gijə bərbə zavod u fabrike bazare Rəwane, wə gələk gınd u nəhje Fəlyəstaniyə bəxəmil-nə bə şəwqə elektrike.

Cə dərbə əzdərbəkə dərbə məzən-bə slntetik kauçuke, cedvə zavoda tutunə, kombinata goşt İb bazare Leninakəne, jək wə roze se-kə çəndəkə 3000 malə hur 3000 jə gır u 200 bərazi.

Bə həsəb pərbən sekyəned wa

Jək nava van dy salada dəst pe bunə, qədifanə u hatəne seri. Aha zə wərə re, jək wəlate mə kəsə bərbə, zə agrarilja şunda majl dərbazıl wəlate İndustrija məzən biyə, bə kultur u ronajl. Təne qəwəta elektrike zə 32 sale həta kytəbuna 33-e sale 71 sələfl zedəbiyə, 12 çara zedə zə 32-e sale, əwa dəstanina saləkə jə. Zə Həmçəvata 8 həta ja 9-a, gələk məzən bunə dəst aninə mə fərona məl həbuna gınditijədə təşkilədarilja sosialistijədə.

Dəstanine mə dərəçə malhəbu-na gınditijədə, bərvəl şər həv bun 1933 salede, bə lozungə sər-kərə məjl məzən həv. Stalin, kol-xoze bajlşeviklje bəkyən xyəje hə-buna məzən, u bə hıçət, təməz-kən kolxoza zə nəpək u dəzməna, bə lozungə sərkar, təşkiləte mə fərqa, nəhikoma, u dərəçə stasətilje, re İb peşija kolxoza fər-gə vəkərbən, kolhoz qəwinbun bə malhəbunə u təşkilədaril.

Bə şəri və jəke 1933 sale pla-nə hasyləta malhəbuna gınditije bərvə wəxtə hatə qədanəne, gındije kolhozvan qədanəbn plane hıkyəmateə bərvədaril bə təmamil.

Gynd peşda dərbə bər bə sosia-lizmə, bə qələşəna pərda tərilje u zə şər rja xyə hlant elemente snəfə kapitalizmə pəş-n, kulak. Bər bə rja Həmçəvata 9-ada gındijed Fəlyəstaniyə 40 təmam 3/10- sələfl çərgə kolhoz-vaniljedənyə, məzilə sandəne gı-hiştijə 424.000 hektari. Həmçəvata 8 adə Fəlyəstaniyədə həbu 4 məskəne maşin traktora bə 108 traktorava, 33 sale wəlate Fəlyəstaniyə dəst anl 10 məskəne maşin traktora bə 385 traktorava.

Dərbazbuna 34-e salede rəqə-me traktora dğlə 640-i. Wan dy sale pəşənda hatilje Fəlyəstaniyə bha je 4,650,000 manat maşin u ha-çətə malhəbuna gınditijə.

Əm İb şər təmamja rəqəma nə-səkərbən, əwa rəqəmana bəhəsə-vyən. Məzənbn dəstanine mə fərona kulturajədə. İb Fəlyəstaniyədə nəxyənditil van sale pəşən bə tə-mamil te hlant. 1933 sale həbu

1172 İdare xyəndəne bə 190,000 xyəndkariva, bə 8 dərəçə xyənd-əne bəlyəndva bə 4590 xyəndkariva. Baxce zarada dxyəndbn 70,000 zərə hur.

Əwa rəqəmana nişən dərbən bəlyəndbuna wəlate Fəlyəstaniyə bə zərbə məzən, əwa dəstanina mi-əsər bunə u miəsər dərbən bə sərkarja fərqa Lenin. bə siyasəta wə məylətijə rast, bə peşkarja sərkar-e məjl məzən şəğərtə Lenin hə-

vale Stalinə.

Həmçəvata 9-a bən agre xyə-xyə suç kərbəna bajlşevikljedə wə əjan kə kemasijədə wə u wə bərbə qənanə xəvətəş şərdar, səwa dha bəlyəndkərbən u zədəkərbəna nədər u hasyləta wəlate Fəlyəstaniyə.

Slava alavil zə Həmçəvata fər-qa 9-ara. Bən həjraqa Mərkəzkoma fərqa bajlşevikə Fəlyəstaniyə, bə sərkarja həvətə Xəncilə peş, bər bə dəstanine dha təzə,

### Dərbəqə 10 salija mərbəna Lenin

Qrara kəttəbilja Mərkəzkoma F. K. (b) Fəlyəstane

Bə nişəndajina məzənva sərkar hlmdare fərqa bolşevika, bəna qə-dandəna 10 salija mərbəna sərkar-e məzən, təşkilərbəna qədanəne u nişən massa bəlyən, massa bəlyən məbilzətsia kərbəna bəna pərbə fərqa, bəlyəndkərbəna net u fəkra təşkiləte fərqa alije stasətiljet diaje-lə dərbə bəlyən bəlyəndkərbəne, bəna əwa dərəçə kəttəbilja mərkəz-kome dərbə sər təşkiləte fərqa gəş-kə wəki bə çurəkl rənd təşkil bəkyən xəvətə, bəna qədanəna 10 salija mərbəna Lenin, dərbaz-kərbəna 10 salije dərbazkərbən şər hlme printsiyə Marksizmə--Len-nizmə bə rja propəganda massa palə dıha pəkl bəlyən məbilzətsia kərbəne, kolhozvana u gındije tək-malə xəvətəcl, aktivilja wəna, bə sərkarja şəğərtə Lenin; həv. Sta-lin bəlyən qədanəne gəl-gətyəne həv. Lenin, bəna sekyəna çəməş-ta sosialistijə bə snəf.

1. Bəna pək bərbəna xəvətə, sə-va qədanəna 10 salija mərbəna Lenin, roze Lenin zə 10-e kapu-ne hətta 1-e adare bəlyən dərbaz-kərbəne.

Te kərbən sər redkole gazeta u zurnala gəşkə. zə jəke kanun kə-şə başqə bəlyən vəkərbəne, bə qə-dandəna 10 salija mərbəna Lenin-ra gredajil, məqala, qəlyəte laqlil bəlyən nəşkərbəne dərbəqə kərbən u ətrə Lenində.

Nomere başqə bəlyən həzərbkərbəne dərbəqə 10 salija mərbəna Lenində

2. Te kərbən sər nəşirəta fərqa I) 1934 sale zə şəşdərəçə kərbəte Lenin, je 4,5,6 bəlyən nəşkərbəne. II) bə kərbəte başqə bəlyən tərç-məkərbəne kərbəte Lenin həna. Ny-

kymat u İnglab“, İmperializm cawa etəpa kapitalizmə təzə u İnxəyəşlja zərə çəpl nava komu-nizmedə. („Dəwənləşmə İslam-İslamın İslamlaşdırılması“).

III) Bə nəşra massajil, dərbəqə ətrə Lenində, bə zımanə Fəlyəl u kurbəncil kərbəna bəlyən nəşkərbəne

IV) Bə institutə Marksizm Len-inizməra təvəjl bəlyən nəşkərbəne kərbəna tomərl („Dərbəqə“, ja məqalə Lenin-Stalin, u qrare Mərkəzkoma F. K. (b) Təvaqə: dərbəqə Zakavkazədə,

V) Təşkil bəkyən u nəşər bəkyən bibliografja xəvətə Lenin gəş-ki, wəki zımanə Fəlyəl hatilje tər-çməkərbəne.

VI) Bə nəşra fərqa təvəjl pla-kata bəlyən dərbəxəstəne dərbəqə 10 salija mərbəna Lenində u quryl-ta fərqa 17 ada.

3. Qımətəkl rənd te dajin qra-ra İnstituta Marks-Leninizmə, bəna dərbəqə Lenində kərbəbəke başqə tomərl bəlyən nəşkərbəne. Te kərbən sər İnstituta Marks-Leni-nizmə wəxtə roze Lenin, sesiləke başqə bəlyən təşkilərbəne, wədərə gıyhdarıkərbən 1) dəkıada dərbəqə pərbə Marksizmə-Leninizmə ak-tual, teoretik-siyasətiljedə, 2) dajin-bn pərbəna xəvətə İnstitute pəşən. bəna dıha rənd peşda həvə, bə-na təşkilərbəna propəganda mas-sajil sər hime Marks-Leninizmə.

Te kərbən sər direktisla Marks—Leninizmə, Rəwane u çijada alije propəgandistijədə xəvətə bəlyən,

(Dumajil ruje 2 da)

# DƏRHƏQ TƏZISE HƏVALE MOLOTOVDA Təzise həv. Molotov dərhaq dysalja pənç

## salətja dyda, Həmçəvata sesja Mərkəzkoma Həmtəvaqa Şxylkarijeda hatın həq krın

Həvale MOLOTOV, daklata xyə da, dərhaq plana malhəbuna çmahtilje 1934-e sale nişandə wəki malhəbuna wəlate Şewra sotslalistije pənçsalətija dyda sala əwlnəda gələkl peşda cıjə, hən alije nədərətə gəran u svək, hən alije malhəbuna gynditijeda.

Həv. Molotov təzise xyəda bə rəqəm, şədə u izbat həq dəkə peşdacıjına wəlate Şewre, bə sərkarija fərqa bəşevika bə şjasətija wəə rast.

Dərhaq daxota hasylətə gynditədə, həvale Molotov nişandədə wəki 1933 sale, daxota nan, u şınaje kulturi, bə hesab zədə blyə. Bəsa xəbəre tənə nan isal hatijə tıjanın 89g milon sentner, əb sala 1932 sale bə 200 milon sentneri zədə, jan wa tən həv. tənə nan 1200 milon put zədə Əva jəka nişan dədə qəwinbuna wəlate Şewre, qəwinbuna təblje proletariat

Nişan dədə, wəki məçal u məkəne məzın hatinə dənin nav mal həbuna gynditije səva blyndkərnə malhəbuna gynditije, səva cekərnə sots.alizme.

Daxota nan u haslətə wəlate mədə 1933 sale, əb hərsal dərbazkər, u pər daxot da, nə səva we jəke, wəki sale pakbu səva we, wəki tfaq təvgsredan, tərbət (disiplina) xəbata zir bə ryh u çan, mlasər bu nav təmamija pa-

lə u gyndije kolxozvanıda, bə dyl u ryh xəvateba qəmytın, tamara xəvate gırtın dəst xyə, əb orte dərxystın sawa kuləktilje, kərn şər səva qəwin kərnə kolxozvan-tija bəşevikije.

Dərəq hal xyəşkərnə pala, u gyndije kolxozvanı xəvatci, həv. Molotov təzise xyəda nişan dədə, wəki dəstanine mə gələkl məzın, ajlqa pala salbsal zədə blyə, u ve sala paşın dıha zədə, bə ysa-əl həqe roz xəvate gyndije kolxozvanı ve dərəçədə səva dyezə həv Molotov şədəti pərın, jek həq dkyın halxyəş kərnə gyndije kolxozvanı, həq dkyın wəki gyndije kolxozvanı ali je nendə dıha bə xof blyə bə mlyərti.

Gyndije xəvatci səva hal xyəşkərnə xyə, dəst hylaninə hər məçal u lazmatı. Lazmatija məzın əwə, wəki bə tərbət, tfaq, u pəvgredana qəwin gyndije mə kolxozvanı həmeskyın plane dysalija pənçsalətija dyda, bə dyl u çan, bixəvstın hətə roza, paşın hətə wəxtədə, u bərl wəxtə qədandəna təmamija plana, əwə gilye fərz.

Səva dıha qəwin kərnə malhəbuna gynd, sala par təşkidar bu sərkarija xəvata gynd, bə qəwin buna sərkarija fərqa bəşevika, təşkil bun dərəçə şlasətije, dərəçə mışkəne maşın traktorə, van dərəçə bə zərbə məzın peş-

əndəne bədə nəşkərnə, dərhaqə kərn u əmre Lenində.

Te kərn sər təvaqa nıvsardare şewre, əb kətəba, əw mışqale kərn dərhaqə Lenində hənə, əb wan mışqala kətəbəkə iskustvi rınd bədn cekərnə.

6. Məktəbe fərqe u komçahıla şjasətijeda, əb programe dər 2 çara dərse bədn dərbazkərnə dərhaqə əvi çəniate hana: „dəh sala bə Lenin, bə rja Lenin, bə sərkarja həvale Stalin“.

7. Te kərn sər diwanxane iskustve (teatre, kinoc, konservatoria): bə əwana aktivkə zor nişandın wəxtə dərbazkərnə 10 salija mlyəna Lenin.

8. Bəzara gışkada, çije palədə, mərkəze nəhljədə mərkəze maşın traktorada, sovhozada u kolkozada təglif kın çəvate fərqe, komçahıla, proftəvaqə, bona 10 salija mlyəna Lenin.

9. Te kərn sər wan diwanxana, je kə kətəba dədn bələkərnə, wəxtə roze Lenin bədn bə xoşkərnə bələkərnə kətəbe Marks, Engels, Lenin, Stalin.

da avit malhəbuna gynd bərb sosalizme

Həvale Molotov təzise xyəda nişan dədə zədəbun u frəbuna budçədə hykmətə, jek dəkəw xəznə hykmətə, əva budçea isale əb 39070 milon manatı blynd dıbə dğbhlzə 48710 milon manatı. Səlmiane ky te xəç krın dəwsa 35870 milon manatı we isal bə xəç krın 47210 milon manat.

Bə sərl və jəke zədə dıvə səlmiane malhəbune, je kulture u hal xyəşkərnə çmlyətə.

Dərhaq nədərətja svykdə həv. Molotov təzise xyəda nişan dədə, wəki əw gərək, vıra wa əb nədərətja məzın şında nəmlyə, əva nədərə gərək frə bə, wəki bəqədnə xyəstəna çmlyətə fərz.

Gərək zədə bə dərəçə malhəbuna gynditije. Ysa əi gyhdarja məzın te dajın sər transporte, təşkilkrın u frəkrəna xəbata we. Həv. Molotov fəkra paia u təşkilətə təklif dke sər xəvata transporte, qəwin kərnə tərbət u disiplinədə.

Gilye dysalija pənç salətja dyda jək əi əwə, wəki nədərətə məzın (34 saleda) zədə bə bə dərdaajina xyə, bəsa xəbəre, planədə jera hatijə dıtn, dərdaajina nədərətə 21 sələfi zədə bə, bə hən-bərkrəna sala dərbazb buji, ja nədərətə lapə məzın əw zədəbun dğbhlzə 23 sələfi. Dərhaq gyhas-tyəna dərdaajina nədərətə, bə transporte, planədə 30 sələfi hatijə zədə kryn, əva jəka nişan dədə, dvezə həvale Molotov, wəki sala par roze 32000 vagoni gyhasstın dkyr, le isal əw gyhasstın gərək roze blyə bə 68000 vagoni. Loma əi peşja transporta mə hatijə danın gilyə gələk fərz, lazme qədandəna wan dı wəxtədə. Planədə səva 34 sale, dərhaq cekərnə kulture, xəçkərnə səlmijan gərək bğbhlzə 13570 milon manatı. Əva jəka nişan dədə, wəki dərəçə kulturedə 17-ə sələfi səlmiane zədə te danine əb sala par.

Ty wəlate kapitalista nkarın qədərə dərəçə dışyrmış blynd dərhaq plana malhəbune bə vt təhri. Ve dərəçədə həvale Kalinin xəbərđana xyəda kur ı bə sər gilyə səxni. 34 saleda plana elektrofikasiəje hatijə danin gələkl fərz, bəsa xəbəre, energla elektrike bə 19 milon kilovat şəq gərək əb sala par bə zədəkryın, hər nəljə 20 sələfi.

Dərhaq dərdaajina nıvte u komre disa ysa. Bəsa xəbəre dərdaajina komra kəvri gərək bğbhlzə

96,2 milon tonni, bə 25 sələfi əb sala par zədə. Ja nıvte dğbhlzə 30,6 milon tonni, 33,2 sələfi. əb sala dərbazbujı zədə.

Dərhaq həlandəna cıgun u polata, jek gələkl fərzın səva təmamja mal həbuna wəlate mə, plana 34- saleda gələkl fərz hatijə danine; zatı ve dərəçədə dəst anine mə məzın, əm əb gələk wəlat dərbazb bunə. Həlandəna pola bə 41 sələfi əb sala par zədə dıvə.

Səva həlandəna cıgun u pola 34 sale, 12 kure əzdıha we bənə zədə krynə sər je həbl. zədə dıvə nədərətə ximlaje, əva nədərətə gələkl fərzə səva malhəbun u xyəlikrəna wəlate məj

Qanuna plana 34 sale, qədan-đna we gredajə bə mərifət blynd krynə dərdaajina nədərə u hasylətə malhəbuna gyndra, Ysa əi qimət nıvz krynə lazmatije dərdaajira.

Hər cıqle nədərətədə isal qimətə dərdaajina gərək ysa mıvz bə, wəki əm bə milon manata hevşandəne bkyn.

Fəronta malhəbuna gynda. gilye fərz əwə, dvezə həv. Molotov, wəki əm əb candəna həbl u şınaje kulturi hlynd pər daxote, peşda hərən bə kulturaji u texnikaji. Ve dərəçədə bə sərl sərkarija xəvata fərqe, dəst anine mə 1933-e sale pər məzın, bə sərl we xəvate bu, wəki 1933 sale əb hər sale majın zutər, təmztər, bə təmamı qədand plane nan u haslətə majın bərl wəxtə 1934 sale əm pəji blynd krynə rəqəme candəne nakəvyn neta mə gərək əw bə, wəki əb wan rəqəme həbujı, jek we bən candəne, əb wana dıha pər daxot bə hlanine, bəsa xəbəre, gərək əm bə we jəke nəşkryın wəki kolxoza mə candijə 100 jan 200 hektar, 20 jan 30 hektar zədə candijə, plan zədə qədandijə dıha kyta bu cu. Səri əwə, wəki nə 100 jan 200 de təwakəi, dəwsa wı 50-60 jan 70 hektar, əwqas cıqas planə, u ı bə xyəlijə rınd xəb bə xywərn, bə həlkərn bə xəvata həlal səva dvezə sərkar u peşkare məjl məzın həv. Stalin.

Mərifət əwə, əb hlyndki pər bə hlanin, nək əb pəri hlyndk, plane 34 sale gilyə wa datinın peşja mə.

Həv. Molotov təzise xyəda, bawərijə tınə, wəki plana 34 sale candəne we bə qədandəne, əva jəka isbat dıvə, wəki səva 34 sale

(Dumaji ruje 3-a)

# ROZBROZ PEŞDA DCƏ ƏFRANDYNA KULTURA XƏVATCIJE KYRMANÇA

Alije ədəbiyyatda, zəmanda, tariqədə, və dərəçədə gələk xəvat peşda dbe seksia kyrmança yimi, əm, komeke bdyñ seksiaje

## Xəvata seksia kyrmança yimi

Bə qıraq Komisarıata Ronkaje rax İnstıtuta yimije təşkil buje seksia yime kyrmançije zə məha həzırane 1933 sale.

Seksia nherlja u hazır krlje səva nəşre, kylame çmbytlje, jek Kuzikjan bərev krlje. Nav wan kylame məşurə sərhətja Rustəmzal, je ky vıaranta kyrmançije u gərək 1934 saleada nəşr bə.

Nav kylame Kuzikjanda varlan-tək Məmo Zine həje u 390 mə-tolok. Hatəne xuyəndəne kylam jeky Hovakim Markarjan bərev krlje, ysan zı ja Əmine Əvdalxen zə we seksia kyrmança dy ekspedista şandəne nəhja kyrmança, jek gələk bəjt kylam u cırok hskjat bərev krlje, nav wanda tışte bə qıtmətı gələkən gərək, saia 1934-ada dy kteb bənə hazır krlne.

Bə wera təvaji gərək beşm wəkl dəst seksije həbuja, Diwane şex məlləji Çəzrlja je ky qıyına 12-da hatije nvisare, bə dəste həvale Xalite Zəlalı hatije nvisare bə hərfə təzə—latini. Qası 500 çergə hazıre.

Seksia bhıst wəkl dəstnıvisara əşl je Məmo Zine, je ky qıyine 16-ada Ahməd Xanı nvisija, u nvisara han nha çəm Bədrxanə, bə koməkja həv. Ahməd Mirazov qıraqədə, wəki əw jək təzə bə hərfə təzə—latini be nvisare. Xəvata han nha dəst pe krlne. Mə qıraq danije we jəke isal əm nəşr bkyñ, bə varlan-tək majlin zı. Bə fıkra seksiaje nav əfrandyña şex Ahməd, ysa zı nav əfrandyña Ahməd Xanıda gələk hıyqle dəw-lətı hənə, je ky fərzın zə bo dəw-lətı krlne zmen.

Seks b kətəbe yim seksije

bə aspirant həv. Həçlje Çındıra təvaji ddə hazır krlne qanun-nəma zmane kyrmançı, je ky we isal havine be nəşr krlne.

Seksia tıvdarək dəst pe krlje səva həmçəvata yimije zanədəre kyrmança ja həmuje Tıvaqa Şew-re, ke dərə gərək qanune zmane kyrmançije, rastnıvisandyña we u pırsnə majlin je əlfavite, hərfə u majlin bənə danine. Səva we jəke seksiaje hazır krlje daklat u pırs, jek we bşınə çija.



Kətəbe yimije seksia kyrmança  
Profesor A. XACATRJAN

Xəvata hazırkrlne terminə, je ky saia par dəst pe buvı, nha peşda dcə. terminə hazır gərək bşınñ nəhja səva dərşar bə wan terminəvə dərsə dərşar bkyñ.

Seksia dy ekspedista təşkil krlje bər bə Əstərəkə, Təllinə Və-dije, je ky gələk material bərev krlne.

Seksia təvgredana xye bə İda- re yimije Tıvaqa

dkə. Seksia aspirantək xuyi dkə səva bəllantja kyrmançije, Qıraq hə-jə bərə bərə zımare aspiranta be zədə krlne.

Kemasla məzın nav xəvateda əwə, wəki dərşare kyrmança hət-ta nha bə məra nəhatıne greda-

## Həv. Vartan Mamikonjan Komisare Xuyiije Çmbyti Ç. Ş. S. Filystane

DƏRHƏQ AZAKRƏNA HƏV. A. ANANJAN ZƏ BƏRÇDARTJA KOMISARE XYƏLIJE ÇMBYTI

Qıraq Səiyətja Mərkəziçrəkoma Şxylkarije Ç. Ş. S. Filystane 9-ə kanune.

1. Sədrnja Mərkəziçrəkoma Şxylkarije Ç. Ş. S. Filystane qıraq dkə həvale Ananjan zə bərdartja Komisare Xuyiije Çmbyti əza kə, bona we ky əw dərşar xəvata başqə dbe.

Çi gərlije sədre Mərkəziçrəkoma Şxylkarije Ç.Ş.S. R. Daştəjan

Çi gərlije kətəbe Mərkəziçrəkoma Şxylkarije Ç.Ş.S.F. G. Əliazarjan

DƏRHƏQ WE, WƏKI V. MAMI-KONJAN TE KƏVŞ KRƏNE KO-MISARE ÇMBYTI JE XYƏLIJE

Qıraq Mərkəzkəmə Şxylkarije Ç. Ş. S. Filystane, 9-ə kanune

Sədrnja Mərkəziçrəkoma Şxylkarije Ç. Ş. S. Filystane həvale Vardan Mamikonjan kəvş dkə kom-isare Çmbyti Xuyiije Ç. Ş. S. Filystane.

Çi gərlije sədre Mərkəziçrəkoma Şxylkarije Ç.Ş.S.F. R. Daştəjan.

Çi gərlije kətəbe Mərkəziçrəkoma Şxylalj Ç.Ş.S. G. Əliazarjan

ne. Hazır te dıttne səva xəbər-naməkə məzın zmane kyrmançı. Vi alida dərşar dkarın koməkə-kə məzın bğşınñ xəvata məra bə bərevkrlne xəbərə, gıll-gotna u je dıne.

Kətəbe yimije seksia kyrmança  
Profesor Ast Xacatrjan

## Əmiđe Əvdal

### Əz w ty

Əz həwasa hısnə tə,  
Jəkə syıra mın u tə,  
Əz myhbətə xəvata tə,  
Ryhe mın təv rryhe tə.

### Zərbə ağır

Mın zərb je xəst əw hat xar,  
Nə wı çı bu, nə wı war,  
Dıle mın bərə, qəwət pər,  
Hələ parra tən zərbə ağır.

### Rəze şırın

Rəze Şırın, wərn, hun wərn,  
Sossn u bəjbun hun wərn;  
Rəze şabunə, əz myxtdarım,  
Bona wə əz pər dıl barım.

### Əğıltın

Dıl u rryh ba mına həvən,  
Əw zərbdarın xəvat təvən,  
Re mənıada əw jək dəvən,  
Əw şərsn, əw həvəln əw əğıltın.

### Xəwn bu

Dılərləzlm, dıle mın rabı,  
Ləjjan həsıa, wər ba bu,  
Dınja cu hat, əzman zəlal bu;  
Mın şərr dıkyr, mərhbəbə bu  
Xyə hışiar bum, əw xəwn bu.

### Nəzan bum

Bərə əzi nəzan bım,  
Təme dotije əz wan bum;  
Nha əz zənə xuyəndı mə,  
Həz xəre, həz şərrə əz həmə.

### Əvə

Dıləzınlım, əz sərbəstım, dıha  
navə,  
Dıha bəşə əz wa bıdım dıl w  
navə.  
Də zu bıkyñ, xırat bıkyñ roş u  
şəvə,  
Mın hışınñ, təzə sekyñ; əvə  
əvə...

## (Bnere ruje 2-a)

22 sələfi zə 33-ə sale zədətər hatije krlñ, sandıña paize də-rəng, bə 12-ə sələfa zədə hatije qədandıne. Hər nəşə təmamiya olkəd rəspublıktje isal bexəlbunə bə toxıme sandıne.

Bə van peşda cıllıara təvaji həv. Molotov təzise xuyəda gıll bərk datinə dərşar həjıwanətəda, gıll xuyıkyñ u gıhdarı krlne həşre kolkozada, dərşar gıll xuyı krlñ u zədə krlne peşda, soz tıne wəkl ve dərəçədə dəst anine mə sala paşın məzınñ, bu dərəçə həjıwanətə gırdə, bu je hırdə, je əw zı soz tıne, wəkl

ı bə gələk olkə wəlate şewre bə-lyndkrlñ u zədəkrlne həjıwa-nət hıla şında dımlə, lazıme ve dərəçədə təşkıdarı u gıdarıja bəjşevıkyje.

Səva qədandıña, van dərəçə səba bıland krlne daxotə, həv. Molotov gıll datinə, wəki zə seri hətə bıni be qəwın krlñ sərkə-rıja kolkoz u scvxoza, dıha bı-lynd bə dıstplına xəvətə nav kol-xozvanada. kolroz səfıbn əle-mente kulakə u şər dıha tuz bə mıqəbıllı dəməne sənyə.

Dərşar bılyndkrlne hal wəxtə pala u gındıja bə qınjatı u kulturi. Ve dərəçədə həv. Molotov hur gıll bə sər gıllja səkrlnje, səva

ısbət dıke təzise wı, gıllje krlñ fırotana gınd u bəzer gıllje zədə krlñ u qəwın krlne, nədə-reta svyk, zə vıra wa we bə zərbə məzın peşda həşre bğhıze nədəretə bılynd u bıdə pala u gındıja hər lazımatıja roze, jək hətə ıro bə çəm mə kem bıje.

Dərşar dy salıja pənçsalətıja dyda baş əzbərkrlne u zə tezl-se həv. Molotov baş fəm krlne-da, lazıme təşkılete mə gında, vl gıll nək rozəke dyda, qədərə-kə epeçə kome sıasətıjəda bıwə-kylnñ, wəkl sərbəst ımbıkyñ peşdanine ıroın. Əme paşə başqə-başqə sər van dərəçə bşəkrlne hur gıll.

## Dersdar lazıme

Nəhija Qəmərlije gynde Muxtarabat u Həbəlkəndədə zə 50 həvi həja 60 şagərte kyrmança həne, je ky məktəbe tərkada dxunən.

Səva we ky dersdar tynəbunə, loma zı wan gyndada bona kyrmança məktəb vənəkəryənə.

Lazıme dəreçə Ronkaje nəhija Qəmərlije nhada fəkr kə dərheq wan gyndada u sale hatida bona wan dersdar bəblinə u məktəb vəke.

BALAJE NADR

## Gyhdari lazıme

Nəhija Şərire Məntiqə Şawlikada həttani 80 komsomol həne. Le əwana gyh nadən xyəndəne. Rastə hər gyndəkida lıxanı həje, le əwana xyə dərheq xyəndəne çavdar həsav nakən.

Lazıme, wəki Rəjkom əmr bəzə yzəke komsomola, ky əwana xyə dərheq xyəndəne çavdar həsav bəzən u xyəndənxanijada. lıxanijada hınl xyəndəne bən u hazır bən, səwa ky fərçe dxyəzə.

B. N.

## Vəgərəndəna həv. Musa bekov

TƏFLIS, 7—Sədre Şewra Komisara Çyətəte Zakavkəze həv. Musabekov zə sesla Mərkəzkomə Şəxylkarlıje Həmtəvəqə vəgərəna u dərbazl sər şəxyle xyə bu.

## Şəkr bona Zakavkəze

Məlumatlı həje, wəki zavode şəkr ja Ukrainaje bəna Zakavkəze disa bar krənə 343 vagon şəkr.

## Sədre gynd gydarja mək təbe nakə.

Nəhija Təline, gynde Qəzla Səjrane məktəb hatlıje vəkəryənə. Dərsdare məktəbe həvale Hamke bə dyl u çəgər dıxəvətə bo peşdacılına məktəbe. Le həmə ty wəzə, sədre gynd bə nav tıljara gydarlı bə məktəbe dəkə. U zə saja we jəke, məktəb zə roza vəkəryənə hətta roza İroln nəhatlıje saz kəryənə səkrəryənə.

Gynəhkar gərək be bər çavdarıje.

CIJA

## Məktəbe kyrmança bə nəhija Şərire şəş həb həne

Nəhija Şərire 6 məktəb hatlıje saz krənə, gynde Şawlikada dxunən 128 şagərte, zə wana 58 qız, gynde Qələvanədə 98 şagərte, zə wana 25 qız. Gynde Qalınşefətə 53 şagərte, zə wana 18 qızın, gynde Aqajaredə 58 şagərte, zə wana 23 qızın, gynde Bəşkədə 100 şagərte, zə wana 32 qızın. Qız u kyr təv, təmərli 450 həbən, ysa zı hər şəş gyndada dxunən 250 mərıje məzən lıxanədə. Le zə bən bə 100% -i nasən məktəbe əvare, xəvata məktəbə təməz dərbaaz dəkə, xən zə gynde Qələvanə, bona we jəke ky dərdsare wı gyndı kəlləgozıje dəkə, şagərteərə pəkl dərbaaz nakə, bə se-car roza dərse əglə dəkə. Gərək nəhikom gyndarı bədə sər wan jəke, dərdsare kəlləgoz gəzi kə bər çavdarıje.

ƏT.

## Bə dərbdari plana goştı qə dandəne

Nəhija Təline, gynde Qərəbyrənə. Qəzla, Səjran, Kələkute u Şamirane bə 100 sələfi hatlıje qə dandəne plana goştı.

Le əm bəzən, wəki əw qə dandən peşda cıje bə sərkarja xəvatcıje gynda, je ky dyl u çəgər səksınlə bər qə dandəna həmu çurə pləne bəllşevıkıje, ysa zı gərək bə hıçym bıxəvətən həmu xəvatcıje gynded məjın zı

ƏT.

## Təne 6 şagərte dəkən mək təbe

Nəhija Əştəreke, gynde Əşirəbətədə isal təne 6 şagərte dəkən məktəbe. Bə əlam dajlına dərdsar şagərte gərək buna 35, sər dykoma, je həmə bə rastıje təne 6 şagərte məktəbedə dxunən. Lıxanə wı gyndı zı hətta roza İroln disa nəhatlıje vəkəryənə.

Məktəbə Əşirəbətə gərək wədəki kənda zə vı hall dərəkəvə.

X. Ə.

## Gyhdari tynə sər kultura 15 gynde kyrmança bə nəhija Şərire, Adərbeçəne

Nəhija Şərire həne 15 gynde kyrmança, wan gyndada təne 6 məktəb həne, 9 gynd manə be xyəndən, nezıki 400-500 mali.

Pəj Şewrbunə hətta İro manə be xyəndən. Nəhija Şərire bo we dərəcə həndəki gyhdarı kırıje, wan gyndada həne hətta nezıki 500 şagərte nəxyəndi, hətta 250 mə

rıje çahıle məzən bona lıxanılıje, ysa zı qız, zən, je ky nzanən he nave xyə bənlıvısn. Əva jəke sporetikə məzənə bona nəhija Şərire. Gərəkə gıli be danine bər organe fərçe, wəki wədəki kənda bona hlanına nəxyəndıllıje xəvətək gymrəh peşda bəvən.

ŞƏR.

## Həje təvğredəna məktəbə

Le nəhija Təline, məktəbə gynde Akrake təvğredəna xyə məhkəm kərlıje bə məktəbə gynde Dıhanera. Şagərte hərdy məktəbə bə sərkarja dərdsare xyə həv. həv. Bagrat u Galust rozbərozb dəkən məhkəm kəryənə tərətə İnternasionala kommunistıje nava xyəda.

Wana bə həvra şərte sosialistıje gredənə u bə dərbdarı pləne xyə roze dəkən qə dandəne.

Ə. ŞƏRO

## Dərsdare Sıcanlyje nor ma xyə nəstəndıje

Zə dəst pe buna sala xyəndəne hətta nəha, dərdsare Sıcanlyje həvale Bəroie Əil (nəhija Təline) ty normə nəstəndıje. Vı halıdan bən dərdsare Qəzla Səjrane zı.

Gydarja dəreçə ronkaja Təline u nəhkoperatıva Təline tınyə sər şəxyle han. Wəxtəki kənda lazıme əw dərdsarəna bə təmərli normə xyə bəstınlən.

ƏRSO

## Gyndı zə koperatıve qət janə

Nəhija Şərire həje 15 gynde kyrmança, hər dy gyndada koperatıv həne, je məjın be koperatıv manə, zə koperatıve kem kərə dəvlıfısn, həmu hur-mure xyə zə cərçıja dəstınlən. Cərçı gyndıje dxarınən, həssləta gyndıje dğhıle cərçıje. Gərək nəhıkoma Şərire gyndıje xəvatcl koperatıvera bədə gredəne.

ƏT. ŞƏRO.

## Zavoda avtomobila bə na və həv. Stalin 20320 avtomobil hazır kər

MOSKVA 20 (Ş.T.Z.) 18 məha cırlıje paş zavota bə nave həv. Stalin bə Moskvaə ja avtomobila qə dandəna pləne sale bə təmaml. Wəlate mə, sala dərbaaz bujl zə we zavode stənd 20320 avtomobile modele çurə-çurə. Zə qə dandəna pləne şundə, məşınək hazır bu kətə bən fonda Həmtəvəta fərqa balşevıka 17-a.

Redaktore Çavdar Ç. Gəncə

# ZƏ HƏDUDA MƏ DƏR

## Dərheqə sıjasətıje Japonia dəravadə

TOKIO, 7.—„Nıtsı-Nıtsı“, be nışandajlına gıllıja, əlam dəkə, 1934 sale prıntsıpa sıjasətıje Japonia dərva hımlı əwə u we əw bə bo „hykumatara pəvğredəna dyall bədə gredəne“ u zə we sıjasətıje u pərşə dırkəvən, je kə konferansa ortəmətlətıje dən danıne.

Bəri konferansa hykumatə bərə, Japonia; bə gotəna gazete, dıxəzə gıllıje dy all bə Amerikara u Anglılara gredə.

Sə kə dərheqə sıjasətıje Japonladənə bərbə Dıwana Şewre, hılbət Japonia „we bıxəvətə wan sətənlə dışka bədə hılanıne, jək səksınlə sər rja kytaqərna gıllıgotəne rja məşına cıno-rohılate.

Japonia dıxəvətə zu bıne sərı əfrəndəna komısla Hykumatə Şewre. Mançurıa, Japonia“.

Gazet dərheqə pəvğredəna Ja-

ponia—Amerikada, dərheqə we pərşə wa dənlıvısn.—Konsule Japonia Vəşıngtone, Saiton, pəj cıllına Amerıklae məfırqədə, gıllıgotəne pəvğredəne cınarıtıja Japonia we Ruzvıltra ben gotəne u dər-

## Dərheq xyəji krəna Dı mitrov

PRAGA, 5 kaniune:—Səwa ky zə Ləjpsıke məlumatlı dən, nəhıstıne Dımitrov dıja xyə u zuşka xyə bəblıne. Wəkilə 58 zavode, Pragəje komıte təşkıll krən səba xyəjıkrəna Dımitrov. Komıta han dəst pe cırlı qıl kəşandən bərəv kər səva we ərze, je ky we be dajıne sədre Massarəklıra, bona bheılın bılqar bənə Cexo-Slovaıklıte. Bona əjan krəna halwəxtə Papov u Tənev də Ləjpsıke advakat cex Sokarıng.

həqə təvteşıje konferansa bərəda.

Bə gotəna „Nıtsı Nıtsı“, Japonia we komıssıje bəşıne Amerıka, sər net u fıkra Ruzvelt, bona pəvğredəna dajın-stəndəne hərdy alıjıva.

## „Cajına Təjımyz“, dərheqə pləna pənçsalıje

ŞAÑHAJ, 5—Wəxtə tezlıse pləna pənçsalıje dydja anlı orte, gazeta „Cajına Təjımyz“ nışan dəkə, wəki lazıme je nışerəndəna Tıvaqə Şewre.

Bə nışandajlına nıqle pləneva, wəxtə dıtlən rəqəme pləne rastən, rastə wəxtə qə dandəna wan pləna u konkretıje we, gazet əlam dəkə, wa dənlıvısn.—„Əw pləna məzən we wəlate Şewre bəkə wəlatəklı ysa, wəki we gələk—gələk zə Jewropa u zə Amerıka peşda həro“.